



25 Juna Fondacija Društva zajedničkih vrijednosti
Club de Madrid organizuju prvu Međunarodnu
konferenciju, Forum sa drugim panelom

June 25th, Foundation Shared Societies and Values
and Club de Madrid are organizing International
conference, Forum with second panel on

Obrazovanje kao elemenat izgradnje Društva zajedničkih vrijednosti

Education as Building Block of Shared Societies and Values

Pridružite se debati!

Join the debate!

Vanja Kenjić


Hauke Hartmann

Abdulaziz Al
Muatiri

Mary Ann
Hennessey

Alberto Zucconi

Dženana
Husremović



25 Juni / 11:15-12:15
Fondacija Društva zajedničkih
vrijednosti Sarajevo

June 25th / 11:15-12:15
Shared Societies and Values
Foundation Sarajevo


GDJE: Bošnjački Institut Fondacija Adil beg
Zulfikarpašić, Mula Mustafe Bašeskije 21,
Sarajevo.

WHERE: Bosniac Institut –Adil beg
Zulfikarpašić Foundation Sarajevo, Mula
Mustafe Bašeskije 21, Sarajevo.

Za upite, molimo kontaktirajte Fondaciju Društva
zajedničkih vrijednosti Sarajevo na broj (+387) 61 267 006,
kontakt osoba Lamija Čeremida.

For queries, please contact Shared Societies and Values
Foundation Sarajevo at (+387) 61 267 006 attention:
Lamija Čeremida

PARTNERS



FOLLOW US:



CONTACT US

Address:
Cemalpaša 1, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Phone: +387 33 268 885

Fax: +387 33 268 886

Email: info@ssvsarajevo.org

EDUCATION AS BUILDING BLOCK OF SHARED SOCIETIES AND VALUES

Education, as one of the main cornerstones of the country progress both in social and economic terms, suffered great damages and got very fragmented.

Considering the fragmented state of the educational system, it is easy to understand the preoccupation of the policy-makers and academia with the need to restructure the system. It is a fact that many current problems in the education come from the lack of coordination and competences between different government levels.

However, focusing only on the structures, and omitting to address the society, societal values and challenges occurring in interethnic relations may eventually lead to further destruction of both system and society.

Societal values ought be shared and as such reinforced through the educational system, thus leading to shared societies, by all for all.

BiH's society needs new paradigm, based on the culture of dialogue, reconciliation and mutual understanding, in attempt to build a just society with the same rights and prospects for all citizens. Societal values ought be shared and as such reinforced through the educational system, thus leading to shared societies, by all for all.

Our intention is to support the concept of shared values, equal opportunities and "united in diversity" concept in a broader context.

QUESTIONS TO ADDRESS

1. Education system globally, regionally and in BiH in particular, is not committing and aligning to shared society concept. The education system is not functioning as a building block of future prosperity and shared society and values concept. How to address this challenge effectively?
2. Education can be used to improve the countries' competitiveness. In a case of B&H, the Dayton Peace Agreement fragmented the system. There is a common and frequent understanding that this led to destruction of the educational system and it is probably the worst thing that can be done to one country in long term. What to do now?
3. How would you assess the global situation in terms of education and understanding shared societies concept? Is the misunderstanding and ignorance only the regional and countries wide problem or is it present worldwide?
4. If EU applied appropriate educational reforms, why they did not succeed with shared society concept?
5. South East Europe 2020 Strategy is promoting smart growth with emphasis on education, competences, research, development,... What would be the major step in the region to get countries ready for smart growth that is being promoted in South East Europe 2020 Strategy?
6. Which is the world most challenging educational issue? Is it related to substance (content, orientation, strategy) or to financing?
7. When considering world trends, what is the future of the world education and what is its role in creation of shared societies and values?

